



# education

Department:  
Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI 12

TSHIVENI A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA  
(FAL)

BAMMBIRI A U RANGA (P1)

ARA 2008

MEMORANDAMU

MARAGA: 80

Memorandum uyu u na masiaari a rathi (6).

**KHETHEKANYO YA A : THOLOKANYONI VHO**

Vhuje ha khandiso ho vhaledzwa  
Iyani kha siaari li tevhelaho

NSC – Memorandum

**TSHIPIḡA 1**

- 1.1 U vha o hambulesa nga thaidzo yawe a guma/O hambula a si tsha ḡivha zwine a nga ita. ✓ (1)
- 1.2
- U konyolola vhabebi musi vho hana zwine vha tama. ✓
  - U vhifha muvhilini. ✓
  - Musi vho litshwa nga vhafunwa. ✓
  - Musi vha tshi khou shengedzwa nga vhabebi kana vhaunḡi. ✓
- (4)
- (1 x 4)
- 1.3
- U ḡikonanya na vhaḡwe vha kovhelana mihumbulo. ✓
  - U amba na vhabebi vhavho nga thaidzo dzine vha vha nadzo. ✓
  - U wana ngeletshedzo kha vhashumelavhapo. ✓
- (3)
- (1 x 3)
- 1.4 Mubebi ha laḡi ḡwana naho hu na zwithu zwo khakheaho zwine a ita. ✓✓ (2)
- 1.5 Humbudza/eletshedza ✓  
Ndo mu **eletshedza/humbudza** zwine a nga ita uri a phase. ✓ (2)

**TSHIPIḡA 2**

- 1.6 Vho vha vha tshi khou ḡoḡa u alusa vhana vhavho, ✓ ✓ (2)  
vhunga mukalaha wavho o lovha.
- 1.7
- Vho bika vhuswa na khwanḡa. ✓
  - Vho bikela vhagudisi ḡama ya khuhu. ✓
- (2)
- (1 x 2)
- 1.8 Vhathu vhaḡwe vha hambula uri mufumakadzi a nga si kone u langa muḡa. ✓✓ (2)
- 1.9 A nga kwama vha Khula Enterprise✓ na vha Small Enterprise Development Agency✓ (2)
- 1.10 SEDA✓ (1)
- 1.11 Muthu u a kona u ḡibeledzisa a bvela phanḡa o thoma a si na tshithu. (Na zwiḡwe-vho zwi pfalaho). ✓✓ (2)

NSC – Memorandamu

- 1.12 Muthu we a vha a tshi ½ea thuso ha tsheeho/o lovha/ha tsha wanala. ✓ (1)
- 1.13 Musi muthu o lovha kana o huvhala. ✓ Munna wavho o vha a songo miḡwalisa kha khamphani ya ndindakhombo. ✓ (2)
- 1.14 1.14.1 Hai, ✓ vho vha vha tshi vhulunga R200. ✓ (2)
- 1.14.2 Hai, ✓ vho kona u alusa vhana vhavho zwavhuḡi musi munna wavho o no lovha. ✓ (2)

**<sup>1</sup>HANGANYELO YA KHETHEKANYO IYI YA A: 30**

**KHETHEKANYO YA B: MANWELEDZO/SAMARI**

**ADENDAMU YA SAMARI**

- U dzima mavhone/hithara musi muthu a tshi bva nḡuni. ✓
- U shumisa guḡupu/mavhone a sa ½esi muḡagasi. ✓
- U tiba bodo musi ri tshi bika. ✓
- Phuleithi ya tshiḡofu i fanela u lingana na fhasi ha bodo. ✓
- U vhilisa maḡi o linganelaho zwine a khou ¾oḡa u shumiswa zwone fhedzi. ✓
- U shumisa shawara madzuloni a bavu. ✓
- U lovhea zwiḡiwa zwa dzithoro maḡini zwi sa athu u bikwa. ✓

**KUAVHELE KWA MARAGA**

**Mbuno: 7**

**Luambo na ndunzhendunzhe: 2**

**Vhulapfu: 1**

NSC – Memorandumu

**ADENDAMU YA KHETHEKANYO YA B**

<b>Khoutu na ḡhalutshedzo ya vhukoni</b>	<b>Maraga</b>
7 A hu na vhukhaxhi, kupfesesele kwa nḡhesa kwa ḡhodea, zwo ḡekedzwa hu na ndunzhendunzhe, ḡhodea dzoḡhe dzo lavhelelwaho dzo swikelelwa.	9 - 10
6 Vhunzhi ha zwo lavhelelwaho zwo ḡekedzwa, fhedzi lu si lwa maḡhakheni.	7 - 8
5 Mihumbulo minzhi yo bveledzwa, ho bveledzwa mbuno nanzhi dzo lavhelelwaho.	6
4 A ho ngo tou vha na u ḡekedza ḡikumedzwa zwavhu»i zwo bva kha u dzhenisa na mihumbulo yo bvaho, hone-ha hafu ya mbuno dzo lavhelelwaho yo ḡekedzwa.	5
3 A hu na ndunzhendunzhe ya mihumbulo, u lapfisa nga u dzhenisa zwi si na mushumo.	4
2 Kupfesesele kuḡuku kwa zwikili zwa u nweledza, mihumbulo yo khakheaho. Vhunzhi ha mihumbulo yo bva honeha hu na mbuno nthihi yo livhanaho na mihumbulo, u sokou wela mushumo nga nḡha.	2 - 3
1 A hu na u pfesesa ḡhodea dza mbudziso. Mafhungo ha na phan»a na murahu, u sokou kopolola maipfi u bva kha tshibveledzwa.	0 - 1

**ḡHANGANYELO YA KHETHEKANYO IYI YA B:**

10

NSC – Memorandum

**KHETHEKANYO YA C: PHENḡA NA KUSHUMISELE KWA LUAMBO**

- 3.1 3.1.1 .imudi ḡa gonelo : ✓ u sumbedza u konadzea ha nyito. ✓ (2)
- 3.1.2 (2)
- 3.1.3 **E /nga vhanna!** : ✓u kanuka/u mangala. ✓ (1)
- 3.1.4 O sinyuwa/o dinalea/o (kwata)✓ (2)
- 3.1.5 Ndi ḡo vhiga mulandu wa u tswiwa ha khuhu yanga mukomani. ✓✓ (1)
- 3.1.6 U valelwa dzhele. ✓ (2)
- Phindulo iḡwe na iḡwe ✓✓
- 3.2 3.2.1 **Vhomme** vha mirabelo vha ḡo dalela vhalwadze vhuongeloni matshelo. ✓✓ (Fhungo ḡiḡwe na ḡiḡwe ḡi pfalaho.) (2)
- 3.2.2 (1)
- 3.2.3 Muthu ane a konesa u imba. ✓ (2)
- 3.2.4 Zaka -✓ Ndo humbela *tshede* ya u ḡa kha mukomana wanga. ✓ (1)
- (a) Tsho ḡuwa. ✓ (1)
- (b) Tsho pfuma. ✓ (1)
- 3.2.5 *Moḡoni/maḡegere* ✓-(fhungoni ḡi pfalaho.) ✓ (2)
- 3.2.6 Uyu **ḡwananyana** ha imbi zwone. ✓(Dzina ḡiḡwe na ḡiḡwe ḡo ḡukufhadzwaho ḡi fhungoni ḡipfalaho .) (1)
- 3.3 3.3.1 Maitazwiḡoma Building Construction. ✓ (1)
- 3.3.2 Nḡu dzo ḡalesa. ✓✓ (2)
- 3.3.3 Ndi u kunga vharengi. ✓ (1)
- 3.3.4 *Sele(nomboro)*: ✓( fhungoni ḡi pfalaho). ✓ (2)
- 3.3.5 Nga u tou founela na u vha dalela. ✓ (2)
- 3.3.6 U ungeledza vharengi ngauri a vha nga ḡavhanyi vho zwi vhona. ✓ (1)

NSC – Memorandumu

- 3.3.7 Ri vha fhaḁela vha songo bvisa na peni. ✓ (1)
- 3.4 3.4.1 Ndi vhurifhi vhu si ha tshiofisi✓ vhu yaho kha (2)  
magazini. ✓
- 3.4.2 Tshumelo yo raloho ro vha ri tshi i ḁewa musi ndi (2)  
tshi dzhena tshikolo Gauteng. ✓✓
- 3.4.3 Hune nda dzula hone **hu na** mabisi... ✓ (1)
- 3.4.4 Ho ḁahela dzina ḁa muḁwali. ✓ (1)
- 3.4.5 Ndi ḁo isa tshelede banngani . ✓✓ (2)
- 3.4.6 Ni dzula ngafhi?/ O wa ✓✓ (2)  
e bi!

**T**HANGANYELO YA KHETHEKANYO IYI YA C: 40

**MARAGAGU<sup>1</sup>E:** 80